

Na osnovu čl. 82 i 87 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17, 22/17, 13/18 i 67/19), čl. 8 - 11 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“ br. 09/11), čl. 6, 7 i 10 Odluke o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16, 48/17, 12/18, 103/20, 117/20, 11/21 i 84/21) i člana 17 stav 2 tačka 9 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Sl. list CG“ br. 21/20)

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE – Podgorica, kojeg zastupa v.d. direktora Dragoslav Ščekić, (u daljem tekstu: Fond)

i

Specijalna bolnica za plućne bolesti „dr Jovan Bulajić“ Brezovik, koju zastupa direktor dr Predrag Pejović, (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga)

zaključuju

## U G O V O R

### O PRUŽANJU ZDRAVSTVENIH USLUGA SPECIJALISTIČKO – KONSULTATIVNE, DIJAGNOSTIČKE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

#### I OPŠTE ODREDBE

##### Član 1

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze između Fonda i davaoca zdravstvenih usluga u pružanju specijalističko-konsultativne, dijagnostičke i bolničke zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: zdravstvena zaštita), osiguranim licima Fonda obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem (u daljem tekstu: osigurana lica).

##### Član 2

Osigurana lica u smislu ovog ugovora su lica iz čl. 6, 9 i 10 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“, br. 06/16, 02/17, 22/17, 13/18 i 67/19), kao i državljani zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju u obimu zdravstvene zaštite utvrđenom ugovorom.

Pored osiguranih lica iz stava 1 ovog člana, pravo na zdravstvenu zaštitu ostvaruju i lica koja nemaju zdravstveno osiguranje, za sprovođenje prioriternih mjera zdravstvene zaštite iz člana 16 stav 2 tačke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“, br. 03/16, 39/16, 02/17, 44/18, 24/19, 82/20 i 08/21), kao i lica iz člana 17 stav 1 tačke 10, 11, 15, 16, 17 i 18 Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Osigurano lice iz stava 1 ovog člana je obavezno da davaocu zdravstvenih usluga stavi na uvid zdravstvenu knjižicu ili drugu odgovarajuću ispravu, evropsku karticu zdravstvenog osiguranja, potvrdu o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu u skladu sa međunarodnim sporazumom o socijalnom osiguranju i dr., kao i ličnu identifikacionu ispravu.

Osigurano lice iz stava 1 ovog člana, ostvaruje zdravstvenu zaštitu kod davaoca zdravstvenih usluga, na osnovu uputnice izabranog doktora, osim u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, kao i kada se vrši direktni premještaj osiguranog lica iz druge bolnice.

### Član 3

Ugovorne strane su saglasne da će međusobna prava i obaveze po ovom ugovoru urediti saglasno sledećim propisima:

- Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“, br. 06/16, 02/17, 22/17, 13/18 i 67/19),
- Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“, br. 03/16, 39/16, 02/17, 44/18, 24/19, 82/20 i 08/21),
- Zakonu o pravima pacijenata („Sl. list CG“, br. 40/10 i 40/11),
- Zakonu o zbirkama podataka u oblasti zdravstva („Sl. list CG“, br. 80/08 i 40/11),
- Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. list CG“, br. 12/18, 64/20 i 59/21),
- Zakonu o budžetu Crne Gore za tekuću budžetsku godinu,
- Međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju,
- Uredbi o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“, broj 79/05 i „Sl. list CG“, broj 18/13 i 103/20),
- Uredbi o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. list CG“, br. 18/13 i 103/20),
- Pravilniku o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina osvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora („Sl. list CG“, 10/08, 01/12, 64/17 i 77/20),
- Pravilniku o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list CG“, br. 12/18 i 42/18),
- Pravilniku o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“, br. 09/11),
- Pravilniku o rasporedu radnog vremena u zdravstvenim ustanovama („Sl. list CG“, broj 16/09 i 51/12),
- Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad („Sl. list CG“, broj 106/20),
- Pravilniku o ostvarivanju prava na medicinsko tehnička pomagala („Sl. list CG“, br. 82/16, 06/17, 17/17, 29/17, 90/17, 86/18, 5/19, 19/19, 61/19 i 64/19),
- Pravilniku o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju („Sl. list CG“, br. 81/16, 17/17, 42/18, 50/18, 47/19 i 04/21),
- Pravilniku o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju lijekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja lijekova („Sl. list CG“, br. 34/15, 36/16 i 59/17),
- Pravilniku o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od ovih bolesti („Sl. list CG“, br. 20/19, 23/20 i 41/20),
- Pravilniku o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“, br. 24/13),
- Pravilniku o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“, br. 42/18).
- Odluci o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16, 48/17, 12/18, 103/20, 117/20, 11/21 i 84/21),
- Odluci o utvrđivanju osnovne i doplatne liste lijekova („Sl. list CG“, br. 88/21),
- Odluci o obliku i sadržaju medicinskih obrazaca („Sl. list RCG“, br. 35/03),
- Odluci o načinu plaćanja učešća osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite („Sl. list RCG“ br. 34/91, 19/93, 44/99 i 03/01),
- Odluci o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu br. 01-7049 od 16.07.2021. godine,
- Programu zdravstvene zaštite u Crnoj Gori za tekuću godinu i

- Cjenovnicima zdravstvenih usluga Fonda.

#### Član 4

Davalac usluga se obavezuje da će osiguranim licima pružati zdravstvene usluge:

- 1) Bolničke zdravstvene zaštite i
- 2) Specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite.

### II FINANSIRANJE

#### Član 5

Ugovorne strane su saglasne da je, u skladu sa Odlukom o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu br. 01-7049 od 16.07.2021. godine, koju je donio Upravni odbor Fonda, za davaoca zdravstvenih usluga za period od 01.01. do 31.12.2021. godine utvrđen ukupan iznos sredstava od 7.578.528,54 €, za sprovođenje zdravstvene zaštite iz člana 4 ovog ugovora.

Učešće osiguranih lica u korišćenju zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: participacija) je prihod davaoca zdravstvenih usluga.

U skladu s odredbama stava 1 ovog člana u okviru opredijeljenog iznosa sredstava davaocu zdravstvenih usluga se obezbjeđuju sredstva za pružanje usluga:

1. bolničke zdravstvene zaštite,
2. specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite.

Iznos iz stava 1 ovog člana Fond isplaćuje mjesečno davaocu zdravstvenih usluga prema budžetskoj klasifikaciji za 2021. godinu i to:

- sredstva za bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca,
- sredstva za ostala lična primanja,
- transferi institucijama za zdravstvenu zaštitu i
- kapitalni izdaci.

Sredstva za poreze i doprinose po osnovu zarade (osim doprinosa za rekreaciju-sindikata i ostalih doprinosa) Fond će uplaćivati direktno na propisani jedinstveni račun poreza i doprinosa kod Uprave prihoda i carina (odnosno ustanovi ili drugom organu u skladu sa zakonskim propisima) do 15-og u mjesecu na isplaćene zarade za prethodni mjesec, o čemu će dostaviti obavještenje davaocu zdravstvenih usluga.

Sredstva planirana za kapitalne izdatke Fond će uplatiti na zahtjev davaoca zdravstvenih usluga u toku tekuće godine.

Detaljnija analitika ekonomske klasifikacije data je u Odluci iz stava 1 ovog člana i sastavni je dio ovog ugovora.

Iznos koji će Fond uplatiti davaocu zdravstvenih usluga zavisiće od dinamike izvršenja Budžeta za 2021. godinu.

#### Član 6

Sredstva koja su opredijeljena Odlukom o rasporedu sredstava Fonda za 2021. godinu, u okviru Potprograma: Zdravstvena zaštita, a ista nijesu raspoređena, Fond će prenositi davaocu zdravstvenih usluga prema stvarnom učešću u realizaciji sledećih programa (aktivnosti u okviru ovog potprograma):

- usluge preuzimanja i obrade medicinskog otpada u skladu sa Ugovorom o koncesiji za upravljanje medicinskim otpadom br.04-2053/11 od 05.07.2011. godine, potpisanog od strane Vlade CG – Ministarstva zdravlja i Konzorcijuma OMP Ekomedika – Podgorica i
- kontinuirane medicinske edukacije zdravstvenih radnika.

## Član 7

Na osnovu rasporeda sredstava utvrđenog Odlukom iz člana 5 stav 1 ovog ugovora, Fond će preko Trezora vršiti mjesečno prenos sredstava po utvrđenim pozicijama, prema dinamici utvrđenoj mjesečnim planom potrošnje, koji odobrava Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Plaćanje faktura za isporučene lijekove i medicinska sredstva davaocu zdravstvenih usluga Fond će direktno vršiti ZU „Apoteke Crne Gore Montefarm“ mjesečno, a najviše do visine planiranih sredstava za davaoca zdravstvenih usluga. Međusobne obaveze i potraživanja će se zatvarati putem ugovora o cesiji.

Plaćanje dobavljačima za ostala isporučena medicinska sredstva za potrebe davaoca zdravstvenih usluga, po ugovorima gdje je Fond naručilac, Fond će vršiti direktno dobavljaču. Međusobne obaveze i potraživanja će se zatvarati putem ugovora o cesiji.

Za nabavku lijekova i medicinskih sredstava koje vrši samostalno davalac zdravstvenih usluga, prema planu javnih nabavki, Fond će izvršiti prenos sredstava davaocu zdravstvenih usluga, po sprovedenoj proceduri i na osnovu odgovarajuće finansijske dokumentacije, u okviru sredstava planiranih za lijekove i medicinska sredstva.

## Član 8

Fond će vršiti plaćanje pruženih usluga obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem na osnovu cijena utvrđenih cjenovnicima zdravstvenih usluga Fonda, a najviše do ukupnog iznosa sredstava iz člana 5 ovog ugovora.

Cjenovnici iz stava 1 ovog člana čine sastavni dio ovog ugovora.

Ako u toku ugovornog perioda dođe do promjene cijena iz cjenovnika iz stava 1 ovog člana, neće se vršiti izmjene i dopune ugovora, već će se o novoutvrđenim cijenama obavijestiti davalac zdravstvenih usluga.

## Član 9

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da će racionalno trošiti ugovoreni ukupni iznos sredstava iz člana 5 ovog ugovora pridržavajući se utvrđenih kliničkih smjernica kod predlaganja pojedinih dijagnostičkih postupaka.

## III OBAVEZE DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA

### Član 10

Fond i davalac zdravstvenih usluga ugovaraju pružanje zdravstvene zaštite u oblasti bolničke, specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite osiguranim licima, kako slijedi:

- za bolničku zdravstvenu zaštitu: broj bolničkih postelja, broj doktora, broj ispisanih bolesnika i broj bolničkih dana, prema Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog ugovora i prema kojoj se ugovara:

broj ispisanih bolesnika 4.444

broj bolničkih dana 37.842

- za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu: broj doktora, broj prvih pregleda, broj ponovnih pregleda i broj ostalih usluga, prema Tabeli 2. koja je sastavni dio ovog ugovora i prema kojoj se ugovara:

broj prvih pregleda 3.428

broj ponovnih pregleda 9.540

broj ostalih usluga 18.540 (od čega 6.684 za bolnički liječene pacijente i 11.856 za ambulantne)

- za dijagnostičko-terapeutske postupke: broj doktora, broj prvih pregleda i broj ostalih usluga, prema Tabeli 3. koja je sastavni dio ovog ugovora i prema kojoj se ugovara:

broj prvih pregleda 2.170

broj ostalih usluga 101.334 (od čega 78.999 za bolnički liječene pacijente i 22.335 za ambulantne)

Davalac zdravstvenih usluga dužan je da usluge iz stava 1 ovog člana pruža osiguranim licima ravnomjerno tokom cijele godine.

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da se u cilju zadovoljenja potreba za zdravstvenom zaštitom pridržava Programa zdravstvene zaštite.

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da Fondu dostavi sve promjene organizacione strukture i medicinskog kadra koje utiču na promjenu ostvarenja plana ugovorenih usluga.

#### Član 11

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da će se u sprovođenju zdravstvene zaštite dosljedno pridržavati zakonskih propisa, međunarodnih ugovora, drugih propisa i opštih akata Fonda, kao i da osiguranim licima neće uskraćivati zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da će prilikom pružanja zdravstvene zaštite i ostvarivanja drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih lica, primjenjivati propisane postupke za ostvarivanje zdravstvene zaštite i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i koristiti obrasce u skladu sa opštim aktima Fonda.

#### Član 12

U pružanju zdravstvenih usluga, davalac zdravstvenih usluga je obavezan da:

- organizuje efikasno pružanje zdravstvenih usluga, u skladu sa pravilima struke, dostignućima medicinske nauke, primjenom savremenih metoda i postupaka kojima se obezbjeđuje efikasno, kvalitetno i potpuno liječenje,
- vodi istorije bolesti, evidencije-protokole bolnički i ambulantno pruženih usluga,
- vodi i izvještava Fond o Listama čekanja i
- vodi evidencije u skladu sa Zakonom o zbirkama podataka u oblasti zdravstva.

#### Član 13

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da bolničku zdravstvenu zaštitu pruža neprekidno u toku 24 časa. Ukoliko organizacijom rada u smjenama ili preraspodjelom radnog vremena ne može da obezbijedi neprekidno pružanje zdravstvene zaštite, davalac zdravstvenih usluga može da uvede dežurstvo, odnosno pripravnost u skladu sa Pravilnikom o rasporedu radnog vremena u zdravstvenim ustanovama.

Davalac zdravstvenih usluga je obavezan da osiguranom licu upućenom radi korišćenja bolničke zdravstvene zaštite, u zavisnosti od zdravstvenog stanja obezbijedi prijem, u roku ne dužem od 15 dana od dana javljanja.

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da hitne slučajeve primi na liječenje bez čekanja.

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da osiguranom licu nakon sprovedenog bolničkog liječenja izda otpusno pismo na dan otpusta, a najkasnije u roku od 3 dana od dana otpuštanja osiguranog lica sa bolničkog liječenja.

#### Član 14

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da specijalističko-konsultativnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu organizuje u jednoj ili dvije smjene, vodeći računa da ova vrsta zdravstvene zaštite bude dostupna osiguranim licima.

Davalac zdravstvenih usluga je obavezan da osiguranom licu u zavisnosti od zdravstvenog stanja omogući specijalističko-konsultativnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu, najduže u roku od 30 dana od dana javljanja.

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da hitnim slučajevima pruži specijalističko-konsultativnu i dijagnostičku uslugu bez čekanja.

#### Član 15

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da na vidnom mjestu specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih ambulanti istakne natpis o radnom vremenu, broj telefona ili elektronsku adresu kako bi osigurana lica mogla da kontaktiraju i zakazuju preglede.

Plan organizacije radnog vremena davaoca zdravstvenih usluga sastavni je dio ovog ugovora (Obrazac br. 1).

Ukoliko dođe do promjene plana organizacije radnog vremena, davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da o istom blagovremeno obavijesti Fond.

#### Član 16

Ukoliko postoje medicinski opravdani razlozi, davalac zdravstvenih usluga je obavezan da osiguranom licu predloži:

- ostvarivanje drugih specijalističko-konsultativnih, dijagnostičkih ili bolničkih usluga,
- propisivanje lijekova saglasno Odluci o utvrđivanju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda (u daljem tekstu: Lista lijekova),
- ostvarivanje prava na medicinsko-tehnička pomagala u skladu sa Listom medicinsko-tehničkih pomagala,
- odobravanje privremene spriječenosti za rad.

#### Član 17

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da će se prilikom predlaganja, primjene i propisivanja lijekova pridržavati indikacija i kriterijuma za primjenu lijeka utvrđenih Listom lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda.

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da će prilikom predlaganja, primjene i propisivanja lijekova utvrđenih Listom lijekova racionalno postupati, poštujući sve parametre koji determinišu lijekove koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda, a koji su definisani listom lijekova (farmaceutski oblik, jačina lijeka, pakovanje, indikaciono područje, režim propisivanja i primjene lijeka i cijene lijeka).

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da će obezbjediti nabavku i primjenu lijekova po odluci Prvostepene komisije za lijekove Fonda ili Komisije za odobravanje lijekova u Ministarstvu zdravlja.

Davalac zdravstvenih usluga će voditi evidencije o izdatim lijekovima iz bolničke apoteke prema organizacionim jedinicama.

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da u medicinsko-finansijskoj dokumentaciji evidentira utrošeno medicinsko sredstvo ili lijek, koje je osigurano lice za vrijeme bolničkog liječenja obezbijedilo sopstvenim sredstvima.

#### Član 18

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da pružene zdravstvene usluge u slučaju povrede na radu, saobraćajne nesreće, povrede prouzrokovane nanošenjem tjelesnih povreda od strane drugog lica, kao i njihovih posledica i sl., evidentira na obrascu prijave povrede (nesreće) i obavijesti Fond u roku od tri dana od dana pružene usluge, a evidencijski broj prijave upisuje i na ostalim medicinskim obrascima koje izdaje, a tiču se pružene zdravstvene usluge.

## Član 19

Davalac zdravstvenih usluga je dužan da strancu ukaže hitnu medicinsku pomoć. Stranci sami snose troškove za pruženu hitnu medicinsku pomoć ili druge vrste zdravstvene zaštite, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano.

Stranci koji dolaze iz država sa kojima je zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori ostvaruju u skladu sa sporazumom.

## Član 20

Davalac zdravstvenih usluga se obavezuje da osiguranom licu, koje nije oslobođeno participacije, saglasno Zakonu i opštem aktu o učešću osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite, nakon pružene zdravstvene usluge naplati propisanu participaciju i o izvršenoj naplati izda priznanicu koja obavezno treba da sadrži: naziv davaoca zdravstvene usluge, ime i prezime osiguranog lica, naziv pružene usluge, datum pružanja usluge, iznos naplaćene participacije i ovjereni potpis ovlašćenog lica koje je izvršilo naplatu participacije.

## IV PRAĆENJE INDIKATORA RADA

### Član 21

U cilju praćenja kvaliteta rada davalac zdravstvenih usluga dužan je da vodi evidenciju o realizaciji indikatora saglasno Pravilniku o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga i to:

- 1) broju prvih i ponovnih pregleda pruženih osiguranim licima po specijalističkim ambulantomama i njihovog međusobnog odnosa,
- 2) broju pruženih dijagnostičkih usluga po vrstama dijagnostičko-terapeutskih postupaka,
- 3) broju ispisanih bolesnika po organizacionim jedinicama,
- 4) broju postelja i procentu korišćenja posteljnih kapaciteta,
- 5) broju ponovno primljenih osiguranih lica na bolničko liječenje zbog istog zdravstvenog problema u roku od sedam dana poslije otpusta iz bolnice.

## V FAKTURISANJE, PLAĆANJE I PRAĆENJE IZVRŠENJA

### Član 22

Za pružene usluge osiguranim licima Fonda, davalac zdravstvenih usluga će nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda, u opštini na čijoj teritoriji obavlja djelatnost, dostavljati zbirne fakture na mjesečnom nivou. Fakture se dostavljaju u papirnoj i elektronskoj formi do 10-og u mjesecu, za usluge pružene u prethodnom mjesecu.

Za ugovorene usluge koje nijesu informatički podržane, davalac zdravstvenih usluga će Fondu mjesečno ispostavljati fakture u papirnoj formi.

Davalac zdravstvenih usluga je u obavezi da fakturisani iznos troškova na ime pruženih usluga osiguranim licima Fonda, umanjiti za iznos naplaćene participacije.

Fond će vršiti mjesečno prenos sredstava u skladu sa članom 5 ovog ugovora na ime pružene zdravstvene zaštite koja će se pravdati ispostavljenim fakturama.

Fond će fakture plaćati u roku od 30 dana od prijema potpune dokumentacije.

## Član 23

Za zdravstvene usluge koje su pružane u slučaju povrede na radu, saobraćajne nesreće i povreda prouzrokovanih nanošenjem tjelesnih povreda od strane drugog lica davalac usluga dužan je voditi evidencije i ispostavljati Fondu pojedinačne fakture po osiguranom licu u elektronskoj i papirnoj formi.

## Član 24

Davalac zdravstvenih usluga će, za iznos realizovanih kapitalnih izdataka, dostaviti Fondu posebnu fakturu za kapitalne izdatke, a najviše do iznosa uplaćenih sredstava za te namjene za tekuću budžetsku godinu.

## Član 25

Prilog elektronske fakture iz člana 22 ovog ugovora čine izvještaji i to:

- ✓ Izvještaj 1: Izvještaj o bolničkom/ambulantnom liječenju po pacijentu,
- ✓ Izvještaj 2: Izvještaj o bolničkim/ambulantnim troškovima liječenja po odjeljenjima/ambulantama za obračunski period,
- ✓ Izvještaj 3: Izvještaj uz fakturu za bolničko/ambulantno liječenje - rekapitulacija,
- ✓ Izvještaj 4: Izvještaj o troškovima za bolničko/ambulantno liječenje po osnovima osiguranja;
- ✓ Izvještaj 5: Izvještaj o utrošku lijekova i medicinskih sredstava.

Prilog elektronske fakture iz stava 1 ovog člana čine i izvještaji o realizaciji indikatora iz člana 21 ovog ugovora i obimu pruženih usluga, i to:

- ✓ Izvještaj 1 - indikator: Izvještaj o ostvarenju indikatora za specijalističko konsultativnu zdravstvenu zaštitu,
- ✓ Izvještaj 2 - indikator: Izvještaj o ostvarenju indikatora za dijagnostičko-terapeutske postupke,
- ✓ Izvještaj 4 - indikator: Izvještaj o ostvarenju indikatora za bolničku zdravstvenu zaštitu,

Izvještaji su dostupni putem elektronske razmjene podataka i ne dostavljaju se Fondu u štampanoj formi.

## Član 26

Davalac zdravstvenih usluga je dužan da za osigurana lica, koja ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu po međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju, ispostavlja posebne pojedinačne fakture po osiguranom licu nadležnoj područnoj jedinici - filijali Fonda, prema mjestu prijave osiguranika na zdravstveno osiguranje.

## Član 27

Usklađivanje obaveza između Fonda i davaoca zdravstvenih usluga vrši se kvartalno i na godišnjem nivou u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga.

## Član 28

Usklađivanje i obračun obaveza između Fonda i davaoca usluga utvrđuje se po isteku godine na osnovu:

- 1) izvršenih i fakturisanih usluga po ugovoru,
- 2) ocjene ispunjenosti indikatora i izvršenja usluga, i
- 3) ostvarenja budžeta Fonda.



Shodno stavu 1 ovog člana ugovorne strane su u obavezi da sačine i potpišu zapisnik o usklađivanju međusobnih obaveza i potraživanja.

#### Član 29

Ukoliko je iznos ispostavljenih faktura Fondu za pruženu zdravstvenu zaštitu veći od iznosa uplaćenih sredstava, Fond će davaocu zdravstvenih usluga priznati fakture do visine uplaćenih sredstava.

Izuzetno, zbog obezbjeđivanja dostupne zdravstvene zaštite, Fond može priznati davaocu zdravstvenih usluga dodatnu obračunsku fakturu pod uslovom da je davalac zdravstvenih usluga pružio ugovoreni obim usluga, a najviše do iznosa opredijeljenih sredstava.

Davalac zdravstvenih usluga dužan je da fakturu iz prethodnog stava dostavi Fondu u roku od 5 dana od prijema obavještenja o obračunu.

Ukoliko je iznos ispostavljenih faktura Fondu za pruženu zdravstvenu zaštitu manji od iznosa uplaćenih sredstava, Fond će davaocu zdravstvenih usluga priznati troškove do visine uplaćenih sredstava i taj iznos će posebno evidentirati u knjigovodstvenoj evidenciji na teret rashoda Fonda.

### VI KONTROLA UGOVORNIH OBAVEZA

#### Član 30

Fond vrši redovne i vanredne kontrole izvršenja ugovorenih obaveza davaoca zdravstvenih usluga. Redovnu kontrolu Fond po pravilu vrši po prethodnoj najavi, a vanrednu bez najave, u poslovnim prostorijama i uz prisustvo predstavnika davaoca zdravstvenih usluga.

Fond vrši administrativnu i medicinsko-finansijsku kontrolu.

#### Član 31

Administrativna kontrola obuhvata: poštovanje radnog vremena, evidentiranje zakazivanja, liste čekanja, vrijeme čekanja na bolničku, specijalističko-konsultativnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu, kao i druge odredbe koje sadrži ovaj ugovor.

Administrativnu kontrolu Fond vrši, po pravilu, bez prethodne najave.

#### Član 32

Fond u okviru medicinsko-finansijske kontrole kod davaoca zdravstvenih usluga kontroliše:

- evidentiranje i obračun pruženih zdravstvenih usluga osiguranim licima,
- ispunjenje ugovorenog obima pruženih zdravstvenih usluga osiguranim licima,
- pravilan obračun participacije, u skladu sa propisima,
- ispunjenje indikatora u cilju praćenja rada davaoca zdravstvenih usluga,
- vođenje ostalih evidencija koje je davalac zdravstvenih usluga u obavezi da vodi,
- usaglašenost ekonomsko-finansijske dokumentacije sa medicinskom dokumentacijom,
- kontrolu obračuna zarada i ostalih ličnih primanja,
- namjensko korišćenje sredstava koja je davalac usluga dobio od Fonda po osnovu ugovora o pružanju zdravstvenih usluga,
- propisivanje i utrošak lijekova i medicinskih sredstava,
- da li davalac zdravstvenih usluga sredstva koja dobije od Fonda koristi prvenstveno u svrhu pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima i dr.

#### Član 33

Prilikom kontrole izvršavanja ugovornih obaveza davaoca zdravstvenih usluga, posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava osiguranih lica u skladu sa propisima.

## Član 34

Kontrolu izvršenja ugovornih obaveza po ovom ugovoru vrši službeno lice Fonda po ovlaštenju direktora, u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje način i postupak kontrole davalaca zdravstvenih usluga.

Davalac zdravstvenih usluga je dužan da ovlašćenom licu Fonda omogući obavljanje kontrole, stavi na uvid medicinsko-finansijsku i ostalu dokumentaciju koja je predmet kontrole.

## Član 35

O obavljenoj kontroli se sačinjava zapisnik u dva primjerka, koji potpisuje predstavnik davaoca zdravstvenih usluga i ovlašćeno lice Fonda. Jedan primjerak zapisnika se uručuje davaocu zdravstvenih usluga.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana sadrži datum kontrole, imena lica koja su prisustvovala kontroli, predmet kontrole, a prema ocjeni ovlašćenog lica Fonda i druge podatke.

Nakon obavljene kontrole ovlašćeno lice Fonda sastavlja izvještaj o utvrđenom činjeničnom stanju, eventualnim nepravilnostima, sa prijedlogom mjera.

Izvještaj iz stava 3 ovog člana dostavlja se davaocu zdravstvenih usluga na koji on ima pravo prigovora direktoru Fonda, u roku od osam dana od dana prijema izvještaja.

Na uloženi prigovor, direktor Fonda je u obavezi da u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, ocijeni osnovanost prigovora i donese odluku koja je konačna.

## VII POVREDA UGOVORNIH OBAVEZA

### Član 36

Ugovorne strane su saglasne da postupanje davaoca zdravstvenih usluga suprotno odredbama zakona, međunarodnih ugovora, posebnih propisa i opštih akata Fonda i ovog ugovora koje onemogućava ili otežava ostvarivanje prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja predstavlja povredu ugovorenih obaveza.

Ugovorne strane su saglasne da davalac zdravstvenih usluga ne postupa saglasno preuzetim obavezama iz ovog ugovora o sprovođenju ugovorene zdravstvene zaštite ako:

- ne sprovodi mjere zdravstvene zaštite utvrđene planom i programima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- ne pruža ugovorenu zdravstvenu zaštitu u skladu sa obimom prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- ne ispunjava obavezu u pogledu radnog vremena utvrđenog u čl. 13, 14 i 15 ovog ugovora,
- ne organizuje rad na način da omogući ostvarivanje ugovorenih zdravstvenih usluga pod jednakim uslovima svim osiguranim licima Fonda;
- pogrešno evidentira zdravstvene usluge,
- evidentira zdravstvenu uslugu koju nije pružio,
- naplaćuje osiguranim licima Fonda učešće u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite suprotno Zakonu,
- naplaćuje osiguranim licima Fonda ugovorene zdravstvene usluge,
- ispostavlja fakture Fondu za ugovorenu zdravstvenu zaštitu za koju se medicinskom kontrolom utvrdi da je davalac nije izvršio ili je izvršio djelimično, odnosno u fakturama iskazuje troškove za medicinska sredstva i lijekove koji nijesu utrošeni prilikom pružanja ugovorene zdravstvene zaštite ili ih je osigurano lice nabavilo o svom trošku,

- u ugovorenom radnom vremenu onemogućuju ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranim licima zbog pružanja usluga drugim licima koja ne ostvaruju zdravstvenu zaštitu po propisanim postupcima,
- upućuje osigurano lice da o svom trošku nabavi sanitetski materijal, potrošni materijal i drugo medicinsko sredstvo ili medicinsko tehničko pomagalo, koji su obavezni obezbijediti u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- upućuje osigurano lice da izvrši terapijski ili dijagnostički postupak o svom trošku, koji su obavezni obezbijediti u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- u pružanju zdravstvene zaštite primjenjuje određene medicinske postupke koji su protivni opšte prihvaćenoj medicinskoj doktrini i medicinskoj etici,
- ne pridržava se utvrđenih standarda u predlaganju dijagnostičkih i terapijskih procedura,
- klinička ispitivanja lijekova i naučne projekte sprovode na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- ne dostavlja izvještaje u skladu sa čl.21 i 25 ovog ugovora i druge izvještaje po zahtjevu Fonda,
- predlaže i propisuje ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja suprotno opštim aktima Fonda usled čega dolazi do nenamjenskog trošenja sredstava Fonda (lijekove, privremenu spriječenost za rad, medicinsko tehnička pomagala, putne troškove i dr.),
- nepravilno vrši obračun i isplatu zarada i ostalih ličnih primanja,
- nenamjenski troši sredstva i
- u sprovođenju ugovornih obaveza preduzima radnje koje su u bilo kom dijelu suprotne zakonskim odredbama, posebnim propisima, međunarodnim ugovorima, opštim aktima Fonda i ugovornim odredbama.

Davalac zdravstvenih usluga ne vrši povredu ugovorenih obaveza ukoliko su nastupile okolnosti koje su van njegovog uticaja i nadležnosti, odnosno na koje davalac zdravstvenih usluga ne može da utiče.

### Član 37

Ako Fond utvrdi nepravilnosti u smislu ovog ugovora, a u zavisnosti od nastalih štetnih posljedica po osigurana lica Fonda i Fond, izreći će sledeće mjere:

- pisanu opomenu,
- zahtjev za knjižno odobrenje,
- otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku,
- obustavljanje prenosa finansijskih sredstava dok davalac zdravstvenih usluga ne otkloni utvrđene nepravilnosti,
- umanjeње iznosa sredstava davaocu zdravstvenih usluga za dio obaveza koje nije izvršio,
- umanjeње fakturisanog iznosa davaoca zdravstvenih usluga najviše do desetostruke vrijednosti nastale štete,
- umanjeње za 10% pripadajućeg mjesečnog iznosa sredstava iskazanog u fakturi i
- raskid ugovora i naknada štete.

## VIII OSTALE ODREDBE

### Član 38

U slučaju spora u vezi sa izvršenjem ovog ugovora, može se imenovati arbitraža, sastavljena od dva predstavnika Fonda, jednog predstavnika davaoca zdravstvenih usluga, jednog predstavnika Ljekarske komore i jednog predstavnika Ministarstva zdravlja.

Postupak pred arbitražom je hitan, odluka se donosi u roku od 30 dana od dana imenovanja arbitraže, većinom glasova članova arbitraže u skladu sa zakonom.

Dok traje postupak pred arbitražom, rokovi za pokretanje sudskog postupka miruju.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

Strana u sporu nezadovoljna odlukom arbitraže može pokrenuti sudski postupak, koji ne zadržava izvršenje odluke arbitraže.

#### Član 39

Fond ima pravo raskinuti, odnosno izmijeniti ovaj ugovor prije isteka roka na koji je zaključen, ako davalac zdravstvenih usluga ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, odnosno ako bi dalje ispunjavanje odredbi ovog ugovora izazvalo štetne posljedice po osigurana lica Fonda i Fond.

Davalac zdravstvenih usluga može raskinuti ovaj ugovor ukoliko druga strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.

Ugovorne strane su u obavezi da o namjeri raskida ugovora, odmah pisano obavijeste drugu stranu.

Ugovor će biti raskinut u roku od 30 dana od dana utvrđivanja okolnosti iz stava 1 i 2 ovog člana koje su dovele do raskida ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će se ugovor raskinuti u roku od 30 dana i u slučaju kada je arbitraža utvrdila postojanje okolnosti iz stava 1 i 2 ovog člana.

#### Član 40

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. Ukoliko ugovorne strane nastali spor ne mogu riješiti sporazumno ili putem arbitraže, nadležan je sud u Podgorici.

#### Član 41

Ovaj ugovor se zaključuje za period od 01.01.2021 do 31.12.2025. godine.

Ugovor se usklađuje svake godine, prema planiranim sredstvima u budžetu Fonda, shodno članu 87 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Izmjene i dopune odredaba ovog ugovora, urediće se aneksom ugovora.

#### Član 42

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih ugovorne strane zadržavaju po 2 (dva) primjerka.

**ZA DAVAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA:**

  
\_\_\_\_\_

**ZA FOND:**



## Podaci o ugovoru

<b>Podaci</b>	<b>Opis / Naziv</b>
Šifra organizacione jedinice FZZO-a	90 Centrala Fonda
Adresa Fonda	Vaka Đurovića bb
E-mail FZZO	ugovori@rfzcg.co.me
Šifra aktivnosti zdravstvene zaštite (FZZO)	Specijalističko-konsultativna, dijagnostička i bolnička zdravstvena zaštita
Naziv davaoca zdravstvenih usluga	Specijalna bolnica za plućne bolesti „dr Jovan Bulajić“ Brezovik
Odgovorno lice davaoca zdravstvenih usluga	Predrag Pejović
Lice ovlašćeno za saradnju sa Fondom	
E – mail davaoca zdravstvenih usluga	brezovik@t-com.me
Adresa davaoca zdravstvenih usluga	Brezovik bb, Nikšić
PIB davaoca zdravstvenih usluga	02001594
Broj žiro računa davaoca zdravstvenih usluga za budžetska sredstva	535-18120-39
Šifra davaoca zdravstvenih usluga	
Vrsta dokumenta	Ugovor
Godina važenja ugovora	2021-2025. godine
Datum početka važenja ugovora	01.01.2021.g.
Datum isteka ugovora	31.12.2025.g.
Obračunski model	Usluga

